

Pregled Dokumentata| Broj 31/20

Početna (/) / Dokumenti (/Docs/) / Službene novine Kantona Sarajevo (/Docs/Drzavni) / Dokumenti pregled

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 31/20

Na osnovu člana 26. stav (1) tačka 2. i tačka 10. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva na 40. sjednici, održanoj dana 30.07.2020. godine, donijelo je

ODLUKU**O POKLONU I DAVANJU SAGLASNOSTI NA UGOVOR O POKLONU PUTNIČKOG KOMBI VOZILA****Član 1.**

Ovom Odlukom Grad Sarajevo poklanja Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo putničko kombi vozilo marke Volkswagen, registarskih oznaka T36-0-403, broj šasije WV2ZZZ7HZJH170963, koje se nalazi u vlasništvu Grada Sarajeva.

Predmetno vozilo se poklanja bez ikakve naknade ili tereta.

Član 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Sarajeva da, u ime Grada Sarajeva, potpiše Ugovor o poklonu putničkog kombi vozila.

Član 3.

Sastavni dio ove Odluke je Ugovor o poklonu putničkog kombi vozila.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-GV-02-794/20
30. jula 2020. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Dr. **Igor Gavrić**, s. r.

UGOVOR O POKLONU PUTNIČKOG KOMBI VOZILA

i

2. JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO, Vrazova 11, Sarajevo, koju zastupa generalni direktor Muhamed Ahmić (u daljem tekstu: Poklonoprimac).

Član 1.

Poklonodavac je vlasnik kombi vozila marke Volkswagen, registarskih oznaka T36-O-403, broj šasije WV2ZZZ7HZJH170963, koje kao izraz prijateljstva i dobre saradnje, bez ikakve naknade ili tereta, poklanja Poklonoprimcu.

Član 2.

Poklonoprimac prihvata predmet ugovora iz člana 1. ovog Ugovora i saglasan je da od Poklonodavca primi u vlasništvo predmetno vozilo po osnovu poklona.

O izvršenoj primopredaji će biti sastavljen poseban zapisnik.

Član 3.

Poklonodavac je saglasan da se Poklonoprimac može upisati kao vlasnik putničkog kombi vozila iz člana 1. ovog Ugovora u registar kod nadležnog organa, bez njegovog naknadnog prisustva i naknadne saglasnosti.

Član 4.

Eventualne troškove u vezi zaključenja ovog Ugovora i prenosa prava vlasništva putničkog kombi vozila snosi Poklonoprimac.

Član 5.

Predmetni Ugovor je izraz slobodne volje ugovornih strana, sačinjen bez prevare, prinude, prijetnje i zablude, pa ga kao takvog, ugovorne strane saglasno potpisuju.

Član 6.

Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 7.

U slučaju spora po ovom ugovoru, ugovorne strane će nastojati isti sporazumno riješiti, u protivnom saglasne su da prihvataju nadležnost suda u Sarajevu.

Član 8.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa obje ugovorne strane.

Član 9.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka ugovora.

Broj 01/04-
Sarajevo
Poklonodavac
Grad Sarajevo
Gradonačelnik
Mr. Abdulah Skaka

Broj
sarajevo
Poklonoprimac
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Generalni direktor
Muhamed Ahmić

Hvala što ste naš pretplatnik. Koristite pogodnosti koje dobijate pretplatom.

O nama

Javno preduzeće Novinsko-izdavačka organizacija SLUŽBENI LIST BOSNE I HERCEGOVINE. Sva prava pridržana. 2014

Adresa

Džemala Bijedića 39/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Email: sllist@sllist.ba (mailto:sllist@sllist.ba)

Kontakti

Centrala

Tel: 033/722-030

Email (<mailto:info@sllist.ba>)

Uredništvo

Tel: 033/722-038

Email (<mailto:urednistvo@sllist.ba>)

Pravna služba

Tel: 033/722-051

Email (<mailto:info@sllist.ba>)

UGOVOR O POKLONU PUTNIČKOG KOMBI VOZILA

Zaključen između ugovornih strana:

1. GRAD SARAJEVO, Hamdije Kreševljakovića broj 3, Sarajevo, kojeg zastupa gradonačelnik mr. Abdulah Skaka (u daljem tekstu: Poklonodavac),
i
2. JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO, Vrazova 11, Sarajevo, koju zastupa generalni direktor Muhamed Ahmić (u daljem tekstu: Poklonoprimac).

Član 1.

Poklonodavac je vlasnik kombi vozila marke Volkswagen, registarskih oznaka T36-O-403, broj šasije WV2ZZZ7HZJH170963, koje kao izraz prijateljstva i dobre saradnje, bez ikakve naknade ili tereta, poklanja Poklonoprimcu.

Član 2.

Poklonoprimac prihvata predmet ugovora iz člana 1. ovog i saglasan je da od Poklonodavca primi u vlasništvo predmetno vozilo po osnovu poklona. O izvršenoj primopredaji će biti sastavljen poseban zapisnik.

Član 3.

Poklonodavac je saglasan da se Poklonoprimac može upisati kao vlasnik putničkog kombi vozila iz člana 1. ovog ugovora u registar kod nadležnog organa, bez njegovog naknadnog prisustva i naknadne saglasnosti.

Član 4.

Eventualne troškove u vezi zaključenja ovog ugovora i prenosa prava vlasništva putničkog kombi vozila snosi Poklonoprimac.

Član 5.

Predmetni Ugovor je izraz slobodne volje ugovornih strana, sačinjen bez prevare, prinude, prijetnje i zablude, pa ga kao takvog, ugovorne strane saglasno potpisuju.

Član 6.

Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 7.

U slučaju spora po ovom ugovoru, ugovorne strane će nastojati isti sporazumno riješiti, u protivnom saglasne su da prihvataju nadležnost suda u Sarajevu.

Član 8.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa obje ugovorne strane.

Član 9.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava 2 (dva) primjerka ugovora.

Poklonodavac
Grad Sarajevo
Gradonačelnik

mr. Abdulah Skaka

Broj: 01 04-11-4253-2/20
Sarajevo, 19.08.2020. godine



Muhammed Ahmić

Broj:
Sarajevo, 20-08-2020



Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Sarajevo
Grad Sarajevo
GRADONAČELNIK

Broj: 01/04-11-4255-3/20
Sarajevo, 31.08.2020. godine



ZAPISNIK
O PRIMOPREDAJI KOMBI VOZILA

Na osnovu Ugovora o poklonu putničkog kombi vozila broj: 01/04-11-4255-2/20 od 19.08.2020. godine, dana 31. augusta 2020. godine između predstavnika Grada Sarajeva kao Poklonodavca i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo kao Poklonoprimalca, na lokalitetu sjedišta Poklonoprimalca ul. Vrazova br. 2, Sarajevo izvršena je primopredaja poklona - kombi vozila marke Volkswagen, registarskih oznaka T36-O-403, broj šasije WV2ZZZ7HZJH170963, sa oba ključa, setom zimskih guma sa čeličnim felgama i dokumentacijom:

- Saobraćajna dozvola,
- Zeleni karton,
- Polica osiguranja auto-odgovornosti
- Polica kasko osiguranja,
- Vlasnička knjižica,
- Garantni list

Grad Sarajevo poklanja, a JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo prihvata poklon kao izraz prijateljstva i dobre saradnje, bez ikakve naknade ili tereta u viđenom stanju u momentu primopredaje.

Predao:
Gradonačelnik
.....
mr. Abdulah Šraka

dr. Mujibud Ahmić
.....
31.08.2020

Adresa: Hamdije Kreševijakovića 3
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 407 443
Fax: +387 33 208 341
Email: grad@sarajevo.ba
Web: www.sarajevo.ba



**JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO
UPRAVNI ODBOR
Broj: 01-01-271-57/22
Dana, 18.03.2022. godine
Sarajevo, Vrazova 11**

Na osnovu člana 31. i 34. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo i člana 6. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, člana 31. i 32. Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo na XVI redovnoj sjednici održanoj dana 18.03.2022. godine, donosi slijedeću:

**ODLUKU
o davanju saglasnosti za povrat putničkog automobila**

I

Daje se saglasnost generalnom direktoru Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za povrat putničkog automobila „VOLKSWAGEN“ 7HC T6 KOMBI CAA994758, te donošenje svih potrebnih akata u postupku povrata putničkog automobila Gradskoj upravi Grada Sarajevo.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 20.08.2020. godine zaključen je Ugovor o poklonu putničkog kombi vozila između Grada Sarajevo i JU Dom zdravlja KS, kojim je JU Dom zdravlja KS poklonjeno kombi vozilo kao znak prijateljstva i dobre saradnje. Obzirom da se ne radi o sanitetskom vozilu, poklonjeno putničko kombi vozilo se u prethodnom periodu vrlo malo koristilo, a istovremeno je iziskivalo troškove zbog potrebe redovnog održavanja vozila. Gradska uprava Grada Sarajevo je u aktu, broj: 07-04-7109/21 od 15.12.2021. godine, izrazila potrebu za korištenjem predmetnog vozila, a u svrhu realizacije projekta JP Olimpijski bazen Otoka doo, gdje će putničko vozilo biti potrebno za prevoz djece. Zapisnikom Komisije za procjenu vrijednosti doniranih sredstava od 07.09.2020. godine vrijednost putničkog automobila „VOLKSWAGEN“ 7HC T6 KOMBI CAA994758 procjenjena je na 79.600,95 KM. U skladu s navedenim, Upravni odbor daje saglasnost generalnom direktoru JU Dom zdravlja KS za povrat putničkog automobila „VOLKSWAGEN“, te donošenje svih potrebnih akata u postupku povrata putničkog automobila Gradskoj upravi Grada Sarajevo, a koja je potrebna zbog procjenjene vrijednost naprijed navedenog vozila.

Imajući u vidu naprijed navedeno, donesena je odluka kao u dispozitivu.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG
ODBORA
dr. sci. Ademir Spahić / dr. med. Edin**



Dostaviti:
-Generalni direktor
-SPKOP
-Upravni odbor
-a/a



JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO



Kanton Sarajevo, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina
Public Institution Health Center of Sarajevo Canton
Sarajevo Canton, Federation of BiH, Bosnia and Herzegovina

SPORAZUMNI RASKID UGOVORA O POKLONU BROJ: 01/04-11-4255-2/20 od 19.08.2020. godine

Zaključen između ugovornih strana:

1. **JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO**, Vrazova 11, Sarajevo, koju zastupa generalni direktor doc. dr. sc. Abel Baltić (u daljem tekstu: DOM ZDRAVLJA)
2. **GRAD SAREJVO**, Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo, kojeg zastupa gradonačelnica Grada Sarajeva Doc. dr. Benjamina Karić (u daljem tekstu: Grad)

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je raskid Ugovora o poklonu, broj: 01/04-4255-2/20 od 19.08.2020. godine, kojim je Grad Sarajevo u svojstvu poklonodavca, poklonio kombi vozilo marke „VOLKSWAGEN“, registarskih oznaka T36-O-403, broj šasije WV2ZZZ7HZJH170963, JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO, u svojstvu poklonoprimca.

Raskid Ugovora iz prethodnog stava ovog člana Ugovora vrši se na osnovu Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za povrat putničkog automobila, broj: 01-01-271-57/22 od 18.03.2022. godine, te iskazanim potrebama Grada Sarajeva.

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da se Grad Sarajevo, nakon stupanja na snagu ovog Ugovora i izvršene primopredaje o kojoj će biti sačinjen poseban zapisnik, može upisati kao vlasnik putničkog kombi vozila iza člana 1. ovog Ugovora, u registar kod nadležnog organa, bez naknadnog prisustva i naknadne saglasnosti JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO.

Član 3.

Ovaj Ugovor je sačinjen u obostranom interesu ugovornih strana, bez prevarnih radnji, prinude, prijetnje i zablude, pa ga kao takvog, ugovorne strane saglasno potpisuju.

Član 4.

Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 5.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obje ugovorne strane.

Član 6.

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih Grad Sarajevo zadržava 4 (četiri) primjerka Ugovora, a JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo zadržava 2 (dva) primjerka Ugovora.

JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
GENERALNI DIREKTOR

Doc. dr.sc. Abel Baltić



GRAD SARAJEVO
GRADONAČELNICA

Doc. dr. Benjamina Karić

01-03-2633/22

01-04-2022

01/04-2816-1/22
04.04.2022. godine



Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
GRADONAČELNICA

Broj: 01/07-04-3202/22
Sarajevo, 11.04.2022. godine

Na osnovu člana 39. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08 – prečišćeni tekst), gradonačelnica Grada Sarajeva donosi:

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Informacija o sporazumnom raskidu Ugovora o poklonu između Grada Sarajeva i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
2. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Sarajeva da Informaciju o sporazumnom raskidu Ugovora o poklonu između Grada Sarajeva i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, primi k znanju.

Služba za lokalno poslovanje
Pomoćnik gradonačelnice:
Elvir Hadžiahmetović

GRADONAČELNICA

Doc. dr. Benjamina Karić



12 APR 2022

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 407 443
Fax: +387 33 208 341
Email: grad@sarajevo.ba
Web: www.sarajevo.ba





Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
GRADONAČELNICA

Informacija
o sporazumnom raskidu Ugovora o poklonu između Grada Sarajevo i
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Predlagač: Gradonačelnica
Obradivač: Služba za lokalno poslovanje

Sarajevo, april 2022. godine

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 407 443
Fax: +387 33 208 341
Email: grad@sarajevo.ba
Web: www.sarajevo.ba



Informacija
o sporazumnom raskidu Ugovora o poklonu između Grada Sarajeva i
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici Gradskog vijeća održanoj 30.07.2020. godine, donijelo je Odluku o poklonu i davanju saglasnosti na Ugovor o poklonu putničkog kombi vozila.

Ovom Odlukom Grad Sarajevo poklonio je Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo putničko kombi vozila marke Volkswagen, bez ikakve naknade ili tereta.

Ugovor o poklonu navedenog vozila, broj: 01-04-11-4255/2020, a na osnovu naprijed citirane odluke Gradskog vijeća, potpisan je 19.08.2020. godine.

U skladu sa statutarnim ovlaštenjima Grada Sarajeva koja se odnose na obavezu saradnje s lokalnim zdravstvenim službama, predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović održao je 01.10.2021. godine sastanak s generalnim direktorom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, doc. dr. sc. Abelom Baltićem.

Tom prilikom direktor Baltić je, među ostalim, informirao da je putničko kombi vozilo koje je Grad Sarajevo poklonio JU Dom zdravlja KS veoma malo u upotrebi, jer se ne radi o sanitetskom vozilu, te da ustanova ima više troškova, nego što su potrebe za ovom vrstom vozila.

Slijedom ovog sastanka, Služba za lokalno poslovanje uputila je prijedlog poslovno-tehničke saradnje JU Dom zdravlja KS na način da se vozilo ustupi Gradu Sarajevo na korištenje.

U međuvremenu, JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. uputilo je Gradu Sarajevu molba za korištenje – nabavku kombi vozila za potrebe prijevoza djece s poteškoćama u razvoju koja bi pohađala škole plivanja za djecu.

Također, u februaru 2022. godine održan je sastanak predstavnika nadležnih službi Grada Sarajeva i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na kojem je razgovarano o mogućnostima realizacije poslovno-tehničke saradnje.

Upravni odbor Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo na XVI redovnoj sjednici, održanoj 18.03.2022. godine, donio je Odluku o davanju saglasnosti generalnom direktoru Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za povrat putničkog automobila te donošenje svih potrebnih akata.

U obrazloženju ove Odluke navedeno je da obzirom da se ne radi o sanitetskom vozilu poklonjeno putničko kombi vozilo se u prethodnom periodu vrlo malo koristilo, a istovremeno je iziskivalo troškove zbog potrebe redovnog održavanja vozila.

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za povrat putničkog automobila te iskazanim potrebama Grada Sarajeva, potpisan je sporazumni raskid ugovora o poklonu, broj: 01/04-2816-1/22 od 01.04.2022. godine.

Za zaključivanje predmetnog Ugovora, a obzirom na prirodu i vrstu istog, nije bila potrebna saglasnost Pravobranilaštva Grada Sarajeva, a što je utvrđeno nakon obavljenih konsultacija sa ovim organom.

Shodno odredbama Ugovora, Grad Sarajevo će se upisati kao vlasnik putničkog kombi vozila marke Volkswagen.

Admir Salkić M.A.

Ovlašteni procjenitelj

Licenca broj 07/14

Rješenje broj: 01-06-3-585/14-15

Certifikat br. DP-4520/G od 25.01.2014.

FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE

Certificirani računovđa

Licenca br. 4520/05

Certifikat br. 4520/05

SRB FBH

Stalni sudski vještak ekonomske struke

Rješenje br. 01-06-3-667-134/18

Federalno ministarstvo pravde

PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE

Naručitelj: Grad Sarajevo

Procjenitelj: Salkić Admir, MA

Elaborat broj: 01-10/22

Sarajevo, Novembar 2022.godine

SADRŽAJ

Sadržaj

Sažetak i mišljenje o vrijednosti	1
IDENTIFIKACIJA IMOVINE I PODACI O VLASNIŠTVU	2
UVODNE INFORMACIJE	3
PROCJENA VRIJEDNOSTI VOZILA	4
Ograničavajući uslovi	10
FOTODOKUMENTACIJA	11

Sažetak i mišljenje o vrijednosti

Primjenjeni koncepti procjene

Procjena je izvršena multidisciplinarno, uz korištenje koncepta koje su procjenitelji ocijenili prikladnim.

Izbor prikladnog koncepta

U konačnici procjenitelj se odlučio za primjenu, kao najprimjerenije, metode uporednih transakcija u skladu sa zahtjevom i potrebama naručioca.

Procjena

Prema mišljenju procjenitelja, a na bazi dostupnih i raspoloživih dokumanta, procijenjena vrijednost usporednom metodom iznosi 65.000,00 KM.

Ovlašteni procjenitelj

OVLAŠTENI PROCJENITELJ
30. 7/14
Salkić Admir MA

PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE

IDENTIFIKACIJA IMOVINE I PODACI O VLASNIŠTVU

NARUČILAC:	GRAD SARAJEVO
PREDMET BROJ: PREDMET PROCJENE	Vozilo marke Volkswagen Caravelle T6
SVRHA PROCJENE	Knjigovodstveno evidentiranje robe
DATUM POSJETE	02.11.2022.godine
DOKUMENTACIJA	Sobraćajna dozvola; fotografije

PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE

UVODNE INFORMACIJE

Na osnovu dostavljenih informacija od naručioca procjene (broj šasije, marka, model i tip vozila, kubikaža i snaga) vrši se procjena vozila VW Caravelle T6 za naručionca Grad Sarajev, ID broj 4200295100005, ul. Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo, BiH.

PROCJENA VRIJEDNOSTI VOZILA

OPĆI PODACI O VOZILU

Registarski broj: T36-0-403

Vrsta: Volkswagen

Vrsta vozila: Putničko

Marka i tip: Caravelle T6 Diesel 4 motion Comfortline

Broj šasije: WV2ZZZ7HZJH170963

Broj motora i vrsta goriva: dizel

Radni obim motora: 1968 cm³

Snaga motora: 110 Kw/150KS

Broj sjedišta: 8

Mjenjač: Mehanički/Manuelni – 6 brzina

Godina proizvodnje: 2018

Boja: CRNA

Eko karakteristika i katalizator: EURO 6

Broj vrata: 4

Datum prve registracije: 20.06.2018.godine

Pređeni kilometri: 60.000 KM

Dodatne informacije: NEMA

STANJE VOZILA

Vozilo u ispravnom voznom stanju, bez vidljivih oštećenja.

METODOLOGIJA RADA

Prilikom utvrđivanja vrijednosti korištene su dvije metode:

- Metoda zamjenske vrijednosti
(Metoda zamjenske vrijednosti koristi procijenjenu zamjensku novonabavnu vrijednost i faktore korekcije zamjenske vrijednosti, koji definiraju dosadašnju iskorištenost i fizičko stanje opreme. Objedinjeni faktori definiraju preostalu vrijednost.
- Metodu usporedne vrijednosti
(Metoda se sastoji od usporedbe slične imovine koja je prodana ili se prodaje na istom području u bliskom vremenskom razdoblju)

PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE

NOVONABAVNA CIJENA VOZILA (NCv)

Na osnovu cijena dobivenih iz kataloga za motorna vozila izdanje I/2020 izdato od AD „EIB INTERNATIONALE - Centra za motorna vozila“ Banja Luka: Volkswagen Caravelle T6 4motion 2.0 Diesel, zapremina CCM 1968, KS 150, kW 110, Uvozna cijena 64.077 KM, prodajna cijena iznosi

NCv= 64.077,00 KM

VRIJEDNOST VOZILA PREMA GODINAMA STAROSTI I PREĐENOJ KILOMETRAŽI

Do dana procjene vozilo je bilo u upotrebi 4 godina sa pređenim kilometrima 60.000 km, prema tablicama vijednost vozila je 48%, i to:

a) Starost vozila

Za 10 godina predviđeni vijek trajanja od 4 godina =48%

Za svaki naredni mjesec preko predviđenog vijeka trajanja = -0,2%, a maksimalno 10%, u ovom slučaju nema korekcije. Predviđeni vijek trajanja 10 godina.

b) Kilometar sat pokazuje 60.000 km te prema tablici za ovu vrstu vozila predviđena kilometraža normalne upotrebe je 72,000 km uz korekciju od $\pm 1\%$ za razliku stvarne od predviđene na svakih 6.000 km. U ovom slučaju korekcija od +2% vrijednosti, dok je maksimalna korekcija po ovom osnovu $\pm 10\%$.

TRAGIENAMNOSTI I MOVINE

Za putničke automobile predviđeni vijek trajanja je 10 godina.

Vrijednost vozila određuje se prema godinama starosti, zapremini motora i prosječnoj pređenoj kilometraži prema tabeli broj 2.

Tabela br. 2.

Starost vozila (god)	Do 1000 cm ³ radne zapremine motora		Od 1000-1600 cm ³ radne zapr. motora		Preko 1600 cm ³ i dizel radne zapremine motora	
	Vv %	Km	Vv %	Km	Vv %	Km
1	84	12.000	82	15.000	80	18.000
2	72	24.000	69	30.000	66	36.000
3	62	36.000	59	45.000	56	54.000
4	54	48.000	51	60.000	48	72.000
5	46	60.000	43	75.000	41	90.000
6	40	72.000	36	90.000	35	108.000
7	34	84.000	30	105.000	30	126.000
8	29	96.000	26	120.000	26	144.000
9	24	108.000	23	135.000	23	162.000
10	20	120.000	20	150.000	20	180.000

Za vozila starija od predviđenog vijeka trajanja vrijednost vozila se umanjuje po 0,2% za svaki naredni mjesec, ali najviše do 10%

Km - Korekcija (Ukoliko se može pouzdano utvrditi)

Radna zapremina motora	do 1000 cm ³	od 1000 cm ³ do 1600 cm ³	preko 1600 cm ³ i sa dizel motorom
		4.000 Km	5.000 Km
Korekcija za VIŠE pređenih Km	-1,0%	-1,0%	-1,0%
Korekcija za MANJE pređenih Km	+1,0%	+1,0%	+1,0%

Maksimalna Km korekcija je

±10%

OPĆE STANJE VOZILA

Ovaj element predviđa i definira ispravak za utvrđivanje vrijednosti korištenih vozila na osnovu općeg stanja vozila, koji se utvrđuje nakon vizualnog stručnog pregleda. Vještak na osnovu općeg stanja vozila, a prema kvalifikacijama stanja (natprosječno, prosječno i loše) može ocjeniti vozilo od + 10 % za natprosječno do - 10 % za loše stanje u kojem se nalazi vozilo.

Nakon vizuelnog pregleda, te kasnije pregleda fotografija, na osnovu manjih oštećenja unutrašnjosti vozila ocjenjeno je da je vozilo u dobrom stanju stanju te se ocjenjuje sa +10%

Kada uzmemo pozitivne i negativne elemente za korekciju vrijednosti vozila prema metodi zamjenske vrijednosti iznosi $48\% + 2\% + 10\% = 60\%$ od kataloške novonabavne cijene vozila

VRIJEDNOST VOZILA NA DAN PROCJENE -ZAMJENSKA METODA = $64.077,00 \times 60,00\% = 38.466 \text{ KM}$

PROJEKCIJA VRIJEDNOSTI IMOVINE

VRIJEDNOST VOZILA PO METODI USPOREDNE VRIJEDNOSTI

VOZILO	Kilometar	CIJENA
Vozilo 1 https://www.olx.ba/artikal/48957354/volkswagen-t6-multivan-4motion/	2015.godina; kilometraža 126.800 km; Automatik	78.900,00 KM
Vozilo 2 https://www.olx.ba/artikal/50372122/vw-t6-caravelle-2-0-tdi-dsg-2018-putnicki-8-plus1/	2018 godina; kilometraža 247.000 km; DSG mjenjač	59.900,00 KM
Vozilo 3 https://autoline24.ba/-/prodaja/putnicki-minibusevi/VOLKSWAGEN/Caravelle-150PK-DSG-Automaat-9-persoos-EX-BTW-EX-BPM-Airco-Crui--22111113430122724300	2018.godina; kilometraža 109.025 km	69.170,00 KM ²
Vozilo 4 https://polovniautomobili.ba/oglas/volkswagen-t6-caravelle-2	2020.godina; kilometraža 0 km	83.561,00 KM

Usklađenje vozila za kilometražu

Vozilo	Godina	Kilometraža	Cijena	Korekcija za svakih 6000 KM	Cijena usklađena za KM
1	2015	126800	78900	0,11	87579
2	2018	247000	59000	0,31	77290
3	2018	110000	69170	0,08	74703
4	2020	0	83561	-0,1	75204

¹ Datum internet pretrage 05.11.2022.

² Cijena vozila data bez PDV-a, te je ista korigovana

PROCJENA VRSJEDNOSTI IMOVINE

Metodom interpolacije i predviđanja na osnovu dobijenih informacija i podatak dobijamo moguću prodajnu cijenu vozila

Vozilo	Godina	Kilometraža	Cijena	Korekcija za svakih 6000 KM	Cijena usklađena za KM
1	2015	126800	78900	0,11	87579
2	2018	247000	59000	0,31	77290
3	2018	110000	69170	0,08	74703
4	2020	0	83561	-0,10	75204
Interpolacija	2018	60000		72218	

Zaokruženo 72.000

Zbog ne potvrđenosti ponude tj. ne postojanja informacija o ostvarenim transakcija ista se umanjuje za 10%

Upredna vrijednost vozila na osnovu svega navedenog = 65.000,00

REKAPITULACIJA

1. METODA ZAMJENSKE VRIJEDNOSTI 39.000,00 KM
2. METODA USPOREDNE VRIJEDNOSTI 65.000,00 KM

Procjenitelj zbog trenutne situacije, inflacije, tendencije rasta cijena na tržištu, nedostatka čipova za vozila koji su pandemskom vremenu doveli do skoka cijena novih vozila (novonabavna cijena istog vozila danas iznosi od 95-100 hiljada KM), male ponude ovakve vrste vozila na tržištu polovnih vozila, bira veću od dvije dobijene vrijednosti

TRŽIŠNA VRIJEDNOST VOZILA = 65.000,00 KM

Procjena vrijednosti vršena za potrebe knjigovodstvenog evidentiranja vozila i u druge svrhe se ne može koristiti.

Međutim u slučaju biranja i niže vrijednosti (39.000,00 KM) ne bi bilo progrešno. Razlog za navedeno je rast cijena izvanih provo pandemijom, potom ratom u Ukraini i inflaciom može predstavljati precijenjenu vrijednost, a teško je predvidjeti kada bi moglo doći do pada i normalizacije cijena. Nadalje sami računovodstveni standardi ne dopuštaju precijenjenost imovine te kao obavezu daju testiranje na umanjenje vrijednosti svake godien, dok za podcjenjenost sredstava opcionalno predlažu procjene vrijednosti imovine društva (u zavisnosti koje standarde društvo se odluči da primjenjuje).

Ograničavajući uslovi

- U postupku procjenjivanja smo se oslanjali na tvrdnje, informacije i podatke, koje smo pribavili od stranke zainteresirane za procjenu u kojima se nalazi procjenjivano i uporedivo vlasništvo. U skladu sa tim se slažemo, da je materijal iz izvještaja o procjeni na raspolaganju za odgovarajuću potvrdu. Ovim, također, ne prebacujemo odgovornost na druge osobe izvan opsega vlastitog stručnog znanja;
- Za sve informacije i podatke o imovini, koje smo pridobili od strane stranke zainteresirane za vrednovanje, stranka preuzima svu odgovornost;
- Vrijednost društva/prava/kapitala/imovine je vrednovana kao da nije opterećena dugovima;
- Vrijednost društva/prava/kapitala/imovine je vrednovana uzimajući u obzir da su dobijene informacije tačne, te da naručilac nije prikrrio ili obmanuo procjenitelje ni po kojem osnovu, niti prikrrio bitne činjenice i informacije koje bi mogle uticati na vrijednost iskazanu u procjeni;
- Informacije, procjene i mišljenje, koje sadrži ovaj izvještaj se odnose samo na pitanje vrednovanja i ne smiju biti upotrijebljene izvan tog konteksta;
- Izvještaj o izvršenoj procjeni vrijednosti je povjerljive prirode kako za procjenitelja vrijednosti, tako i za namjeravajućeg korisnika, pri čemu procjenitelji ne preuzimaju nikakvu odgovornost za oslanjanje treće stranke na izvještaj;
- Vlasnik ovog izvještaja ili njegove kopije nema pravo javnog objavljivanja dijela ili cijelog ovog izvještaja, ali ga smije upotrebiti za bilo koju drugu namjenu bez pisane dozvole procjenitelja;
- Vrednovanje je davanje stručnog mišljenja o vrijednosti određenog prava na imovinu, pri čemu je procjena vrijednosti samo informacija naručiocu o vrijednosti prava imovine, uzimajući u obzir namjenu procjene i vrstu procijenjene vrijednosti. Osnov za formiranje stručnog mišljenja su: znanje, iskustvo, te poznavanje zakonitosti tržišta;
- Pretpostavlja se nepromijenjeno stanje imovine od dana pregleda do dana izrade izvještaja (valuta procjene);
- Važeći je samo originalno potpisan izvještaj od strane autora.

IZJAVA PROCJENITELJA

Procjene i prosuđivanja se donose na osnovu historijskih podataka i drugih činilaca, uključujući očekivanja u pogledu budućih događaja za koje se vjeruje da su u okvirima datih okolnosti i razumna, gdje rezultati daju dobru osnovu za procjenu vrijednosti imovine, koje se ne mogu jasno sagledati iz drugih izvora.

Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim u vrijeme procjene. Realne vrijednosti, ipak, mogu odstupati od ovih procjena.

Odgovornost procjenitelja je da izraze mišljenje o vrijednosti imovine na dan procjene.

Procjena uključuje izvršavanje postupaka za pribavljanje relevantnih dokaza kojima se potkrjepljuju iznosi i informacije date u izvještaju o procjeni.

Odabrane metode i postupci su zasnovani na profesionalnom sudu procjenitelja, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u okolnostima procjene, kao i iz osnova nedozvoljenih radnji odnosno grešaka.

Smatramo da su pribavljeni dokazi dovoljni da osiguraju solidnu osnovu za izražavanje mišljenja o procjeni vrijednosti imovine na dan 30.11.2018. godine (valuta procjene).

Činjenica da je knjigovodstvena vrijednost dijela imovine neznatna, ili jednaka nuli, nije relevantna za tekuću tržišnu vrijednost.

Tržišna vrijednost je testirana primjenom naučnih metoda procjenjivanja uz korištenje svih raspoloživih podataka, a njena konačna vrijednost određena kombinovanjem korištenih metoda, kao moja najbolja procjena.

Procjenitelj nije u sukobu interesa sa naručiocem posla, te da nije uposlenik niti ima uticaja u odlučivanju i donošenju odluka vezanih za poslovanje naručioca.

Ovlašteni procjenitelj

Salkić Admir
PROCJENITELJ
Licenca broj: 07/14

PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE

FOTODOKUMENTACIJA



PROJEKAT VREDNOSTI IMOVINE



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRANDE

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF JUSTICE

Na osnovu odredbi čl. 5, 10, 20. Uredba o procjenjivanju ekonomiske vrijednosti
pravnih lica, imovine, obaveza i kapitala ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/13),
Federalno ministarstvo pravde izdaje

LICENCU

OVLAŠTENOM PROCJENITELJU

Admir Salkić

NA OSNOVU KOJE OSTVARUJE PRAVA I PREUZIMA OBAVEZE DA OBAVLJA PROCJENU
EKONOMSKE VRIJEDNOSTI PRAVNIH LICA, IMOVINE,
OBAVEZA I KAPITALA U SKLADU SA PROPISIMA

07/14

Imenovan/a je upisana u Registar ovlaštenih procjenitelja pod registarskim brojem:

Sarajevo, 08.05.2014 godine

Ministar

**ZAPISNIK
O PRIMOPREDAJI KOMBI VOZILA**

Na osnovu Sporazumnog raskida Ugovora o poklonu broj: 01/04-04-2816-1/22 od 01.04.2022. godine, između ovlaštenih lica Grada Sarajeva i ovlaštenih lica JU "Dom zdravlja Kantona Sarajevo", dana 13.04.2022. godine izvršena je primopredaja putničkog automobila – kombi vozila marke "Volkswagen", registarskih oznaka T36-O-403, broj šasije WV2ZZZ7HZJH170963.

Predmetno vozilo se preuzima u viđenom stanju sa sljedećim:

- Dva ključa
- Saobraćajna dozvola
- Vlasnička knjižica
- Zeleni karton
- Polica osiguranja auto-odgovornosti
- ALU FELGE I LJETNE GUME

Predali:

Primili: